

PrEP ke pilisi e ka u sireletsang khahlanong le HIV

-RE'
MOQOTE
FUSAUN

Ha e nooa ka mehla, PrEP ke ngoe ea
litsela tsa ho thibela t'soaelso

Likhohlopo

PrEP

Tlhabollo

Post-exposure prophylaxis

Litlhare bakeng sa
balekane

Kalafo ea mafu a likobo

Rola Katiba

Bophelo bo ntlatfetse



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



OPTIONS
OPTIMIZING PREVENTION TECHNOLOGY INTRODUCTION ON SCHEDULE

jhpiego
Saving lives. Improving health.
Transforming futures.

PrEP ke pilisi e ka u sireletsang khahlanong le HIV

-RE'
MOOKOTIA
LESA HIV

Ha e nooa ka mehlā, PrEP ke ngoe ea
litsela tsa ho thibela tšoaešo

Likhohlopo

PrEP

Tlhabollo

Post-exposure prophylaxis

Litlhare bakeng sa
balekane

Kalafo ea mafu a likobo

Rola Katiba

Bophelo bo ntlatfetse



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



OPTIONS
OPTIMIZING PREVENTION TECHNOLOGY INTRODUCTION ON SCHEDULE

jhpiego
Saving lives. Improving health.
Transforming futures.

PrEP ke pilisi e ka u sireletsang khahlanong le HIV

RE
MOOKOTLA
LESAHII

Ha e nooa ka mehla, PrEP ke ngoe ea
litsela tsa ho thibela t'soatso

Likhohlopo

PrEP

Tlhabollo

Post-exposure prophylaxis

Litlhare bakeng sa
balekane

Kalafo ea mafu a likobo

Rola Katiba

Bophelo bo ntlatfetse



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



jhpiego
Saving lives. Improving health.
Transforming futures.